



REJISETARA YA BATLHAGISI/ BALEMIRUI

— MOPITLWE 2021 —



agriculture, land reform
& rural development

Department:
Agriculture, Land Reform and Rural Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



**STAY
SAFE**

VACCINATE TO SAVE SOUTH AFRICA

TOGETHER WE CAN BEAT CORONAVIRUS

DITENG

DIAKERONIMI LE DIKHUTSHWAFATSO.....	1
1. MATSENO.....	3
2. MAIKAELELO LE KAROLWANA YA KGOBOKANYO YA TSHEDIMOSSETSO	3
3. MAIKEMISSETSO A REJISSETARA YA BATLHAGISI/BALEMIRUI	4
4. SELEKANO	4
5. DIKAROLWANA TSA TSHEDIMOSSETSO	4
6. PAKA YA PALOBATHO	5
7. BOIKANYEGO JWA TSHEDIMOSSETSO	5
8. BOKHUPAMARAMA	5
9. DIPHITLHELELO TSA BOTLHOKWA	6
<i>Lenaneo A: Palo/phesente ya balemirui ba ba kwadisitsweng ka bong le porofense</i>	<i>6</i>
<i>Setshwantsho 1: Mofuta wa bolemirui ka porofense</i>	<i>7</i>
<i>Setshwantsho 2: Ditlhopho tsa balemirui.....</i>	<i>8</i>
<i>Setshwantsho 3: Kanamo ya balemiruipotlana mo porofenseng nngwe le nngwe</i>	<i>9</i>
<i>Setshwantsho 4: Setlhopho sa dingwaga.....</i>	<i>10</i>
10. MANANEO	11
<i>Lenaneo 1: Bong jwa balemirui ka porofense.....</i>	<i>11</i>
<i>Lenaneo 2: Mofuta wa bolemirui ka porofense.....</i>	<i>12</i>
<i>Lenaneo 3: Setlhopho sa dingwaga tsa balemirui ka porofense</i>	<i>13</i>
<i>Lenaneo 4: Lotso lwa balemirui ka porofense</i>	<i>14</i>
<i>Lenaneo 5: Setlhopho sa balemirui ka porofense</i>	<i>15</i>
<i>Lenaneo 6: Molemirui yo o dirang mo nakong e e tletseng/nakwana mo polaseng ka porofense.....</i>	<i>16</i>
<i>Lenaneo 7: Mofuta wa seemo sa go nna mong wa polase ka porofense</i>	<i>17</i>



<i>Lenaneo 8: Theko ya polase/lefatshe ka porofense</i>	18
<i>Lenaneo 9: Mokwapapatso o o dirisitsweng ke molemirui</i>	19
<i>Lenaneo 10: Ditiro tsa phetolokuno tse di dirwang ke molemirui</i>	20
<i>Lenaneo 11: Mofuta wa ditirelo tsa bolemisi, tsa boitseanape le tsa bogakolodi tse di amogetsweng ke porofense.....</i>	21
LENAANEFOKO	22



DIAKERONIMI LE DIKHUTSHWAFATSO

AAMP	:	Leanolegolo la Temothuo le Phetolokuno
APAP	:	Thulaganyotiro ya Pholisi ya Temothuo
CASP	:	Lenaneokakaretso la Tshegetso ya Temothuo
CRDP	:	Lenaneokakaretso la Tlhabololo ya Metsemagae
DALRRD	:	Lefapha la Temothuo, Kabosešwa ya lefatshe le Tlhabololo ya Metsemagae
DWS	:	Lefapha la Metsi le Kgeleloleswe
EXCO	:	Komitikhuduthamaga
FAO	:	Mokgatlho wa Dijo le Temothuo wa Ditšhabakopano
FSAR	:	Phitlhelelo ya dijo tse di tlhotlhwatlase tsa dikotla le Kabosešwa ya Didiriswa tsa Temothuo
GDP	:	Kunoselegae ya kakaretso
LRAD	:	Kabosešwa ya Lefatshe go direla Tlhabololo ya temothuo
M&E	:	Peoleitlho le Tshekatsheko
MAFISA	:	Ditheopotlana tsa Ditšhelete tsa Temothuo tsa Aforikaborwa
MANCO	:	Komititaolo ya DALRRD
MTSF	:	Lethomeso la Pakagare la Togamaano
NAMC	:	Lekgotla la Bosetšhaba la Papatso ya Temothuo
NDP	:	Leano la Bosetšhaba la Tlhabololo
NPCPDS	:	Pholisi ya Bosetšhaba ka ga Tshegetsokakaretso ya Tlhabololo ya Batlhagisi
PLAS	:	Togamaano ya Taolelopele ya Mathata mo Thekong ya Lefatshe
PRN	:	Nomorokwadiso ya Motlhagisi



R&D	:	Tlhotlhomiso le tihabololo
RSA	:	Rephaboliki ya Aforikaborwa
SARS	:	Tirelo ya Lotseno ya Aforikaborwa
SLAG	:	Madithuso a Theko ya Lefatshe la Temothuo
SMS	:	Molaetsakhutshwe
SOP	:	Mekgwatsamaiso e e tlwaelegileng ya Tiro
SPLAG	:	Madithuso a Thulaganyetso ya Theko ya Lefatshe la Temothuo
Stats SA	:	Tirelo ya Divalopalo tsa semmuso ya Aforikaborwa



1. MATSENO

Fa e sa le go tloga ka tshimologo ya temokerasi ka 1994, tlabololo kgotsa maatlafatso ya balemiruiopotlana e nnile kakanyokgolo ya puso ya Aforikaborwa. Ka ntlha ye seno, go simolotswe mefutafuta ya mananeo le dipholisi go tsewetsa tlabololo ya lephata la temothuo. Gape, maikaelelo a go nna le mananeo a a farologaneng a e ne e le go tsewetsa tlanelo ya ditirelo tsa tshagetso go rotloetsa le go nolofatsa tlabololo ya temothuo go totilwe baamogeladitshiamelo ba mananeo a kabosešwa ya lefatshe le kabosešwa ya didiriswa tsa temothuo, sk. Lenaneokakaretso la Tshegetso ya Temothuo (CASP), Ilima/Letsema, LandCare, jj.

Le mororo go na le mananeo ano otlhe, puso e ne e sa ntse e ise e nne le deithabeisi ka kakaretso ya balemiruiopotlana ba mo nageng. Go ne go le botlhokwa ka jalo, gore go dirwe porojeke ka ga rejisetara ya batlhagisi/balemirui go dira gore go nne le thulaganyo e e botoka le tlhamo ya pholisi. Mokgatlho wa Dijo le Temothuo (FAO), ka tiriso ya Lenaneo la Lefatshe la Sensanse ya Temothuo, o rotloetsa dinaga go dira disensase tsa temothuo le go tshola direkoto tsa ditiro tsa temothuo.

Lefapha la Temothuo, Kabosešwa ya lefatshe le Tlabololo ya Metsemagae (DALRRD) ka jalo, le simolotse tiro ya go dira rejisetara ka kakaretso ya bosetšhaba ya batlhagisi/balemirui, ka tsepamiso e e kgethegileng mo batlhagising/balemiruiopotlana ba mo nageng, e e leng Rejisetara ya Batlhagisi/Balemirui (PFR). Tiro e e dirwa ka ntlha ya go nna teng ga dipalopalo tse di fosagetseng/tse di sa tlhagisiwang sentle le tse di sa tlholeng di le maleba ka ga batlhagisi/balemirui go ralala naga.

2. MAIKAELELO LE KAROLWANA YA KGOBOKANYO YA TSHEDIMOSETSO

Phasalatso e e tlhagisa dipopholetso malebana le PFR, 2021. Patlisiso e ikaelela go neela tshedimosetso ya lefelo, dipalopalo tsa batho, tlhagisokuno, go thapiwa ga badiri le tshedimosetso e e amanang le yone ya balemiruiopotlana mo Aforikaborwa.



3. MAIKEMISETSO A REJISSETARA YA BATLHAGISI/BALEMIRUI

Maikemisetso a PFR a ntse jaana:

- Go nna le motheo o go ka lekanyediwang ka one tiro ya lephata la temothuo (balemiruiopotlana);
- Go dira ditshupo tse di tsamaisanang le Letlhomeso la Pakagare la Togamaano (MTSF) le Leano la Bosetšhaba la Tlhabololo (NDP), gareng ga tse dingwe, go thusa go lemoga tswelelo mo phitlhelelong ya dipoelo tsa puso;
- Go lemoga le go supa ka nepagalo balemiruiopotlana malebana le kanamo ya bone mo mafelong a a farologaneng le ditiro tsa temothuo;
- Go dira mokgwatshekatsheko wa sešweng wa go dira dipatlisiso tsa lephata la temothuo mo nageng;
- Go kgontsha tatediso ya ditlamorago tsa tshegetso ya temothuo mo baamogeladitshiamelong le tlhabololo ya ditogamaano;
- Go kgontsha tlhaeletsano e e botoka le batlhagisi go fenya dikgwetlho tse di amanang le tlhagisokuno ya temothuo; le
- Go rwala boikarabelo jwa baamogeladitshiamelo ba temothuo ba ba tshwanelegang go amogela ditirelo tsa tshegetso.

4. SELEKANO

Rejisetara e akaretsa balemiruiopotlana/batlhagisi ba ba kgonang go fitlhelelwa go ralala diporofense tsotlhe. Go botlhokwa go ela tlhoko gore le fa go dirilwe maiteko otlhe a go kwadisa batlhagisi/balemiruiopotlana botlhe, ga go a fitlhelelwa botlhe ba bone mo logatong le la rejisetara. Tshedimosetso, ka mokgwa mongwe, e ka akaretsa balemirui ba fa lapeng, balemiruiopotlana, ba dipolase tsa bogolo jo bo mo magareng le ba bagwebi go ikaegile mo ditirwaneng tse di latelang tsa temothuo:

- Go jalwa ga dijalo le temo ya tshingwana;
- Tlhagiso ya leruo;
- Kopanyo ya ditiro tse di fa godimo (temothuotswako).

5. DIKAROLWANA TSA TSHEDIMOSETSO

Go kgobokantswe ditlhopha tse di latelang tsa dikarolwana tsa tshedimosetso: dipalopalo tsa batho, polase, tiro ya temothuo, go thapiwa ga badiri, tshedimosetso ya kakaretso, tiriso ya lefatshe, dijalo tse di lengwang mo tshimong e kgolo, dijalo tse di lengwang mo tshingwaneng, diphologolo, lotseno le mafaratlhatlha a a leng teng.



6. PAKA YA PALOBATHO

Kgobokanyo ya tshedimosetso ka go botsolotsa batho ba ba maleba e simolotse ka Lwetse 2019 mme e ne e rulaganyeditswe go konosediswa ka bofelo jwa Mopitlwe 2020, le fa go ntse jalo ka ntlha ya kiletso ya metsamao e e bakilweng ke COVID-19, letlha la konosetso le sutiseditswe kwa bofelong jwa Lwetse 2020.

7. BOIKANYEGO JWA TSHEDIMOSETSO

Go latela mengwe ya metswedi e e kgonegang ya diphoso tse di bakileng diphapaano fa gare ga dipholo tsa patlisiso le dipholo tsa mmatota: Ditlhaloso tse di fosagetseng le thulaganyo e e fosagetseng; mokgwa wa go botsa dipotso; go sa arabiwe; tshekatsheko; le phopholetso. Go dirilwe maiteko mangwe le mangwe go fokotsa diphapaano fa gare ga dipholo tsa patlisiso le dipholo tsa mmatota ka go tlhama ka kelotlhoko manaanepotsolotso, go a lekeletsa ka sampole ya baarabi, go tseleganya tshedimosetso e e begilweng le go tsenya tirisong mekgwatsamaiso e e nonofileng ya tiro. Diphapaano fa gare ga dipholo tsa patlisiso le dipholo tsa mmatota di direga mo dipatlisisong tse go dirisiwang disampole le mo disensaseng ka bobedi.

Porojeke e ne e le ya ntlha ya mofuta wa yone mo Rephaboliking, ka ntlha ya seo le yone e nnileng le mathata a le mmalwa a nakwana a kwa tshimologong a a tsamaisanang le bogolo jwa porojeke. Porojeke e ne e beetswe nako ya boleele jo bo rileng—e ne e tshwanetse go simolola ka nako e e rileng le go khutla ka nako e e rileng, ka ntlha ya seo, ga go a fitlhelwa balemirui botlhe. Gape, badiri ba bolemisi ba ne ba dira jaaka babalabatho fa ka nako e le nngwe ba tsepamisitse mo ditirong tsa bone tse ba tshwanetseng go di dira tsa letsatsi le letsatsi.

8. BOKHUPAMARAMA

Manaanepotsolotso a a tladitsweng a nna e le khupamarama mme tshedimosetso ya kgwebo ya batlhagisi ga nke e senolelwa motho ope yo mongwe kgotsa le fa e le go sa dirisiwe sentle moo e leng gore e wela mo diatleng tse di seng maleba ka tsela epe. Dipholo di tlhagisiwa ka mokgwa o o sobokantsweng fela. Tshedimosetso ya balemirui e tsholwa ka khupamarama e e feletseng mo dikgatong tsotlhe, k.g.r. kgobokanyo ya tshedimosetso, tshekatsheko le poloko ya tshedimosetso e dirwa go tsamaisana le Molao wa “Tshireletso ya Tshedimosetso ya Sebele” (PoPI), 2013 (Molao wa bo4 wa 2013). Tshedimosetso e tlaa dirisetswa fela lebaka le e tshwanetseng go le dirisetswa, k.g.r. go dirwa ga PFR.



9. DIPHITLHELELO TSA BOTLHOKWA


Lenaneo A: Palo/phesente ya balemirui ba ba kwadisitsweng ka bong le porofense

Porofense	Bong				Palogotlhe	Seabe sa Porofense
	Basadi		Banna			
	Palo	% ya seabe	Palo	% ya seabe		
Eastern Cape	7 642	37,0	13 022	63,0	20 664	21,6
Free State	1 352	22,0	4 792	78,0	6 144	6,4
Gauteng	3 427	59,4	2 339	40,6	5 766	6,0
KwaZulu-Natal	8 754	46,9	9 909	53,1	18 663	19,5
Limpopo	5 597	44,8	6 885	55,2	12 482	13,1
Mpumalanga	7 491	52,0	6 920	48,0	14 411	15,1
North West	1 532	23,2	5 065	76,8	6 597	6,9
Northern Cape	1 166	20,1	4 637	79,9	5 803	6,1
Western Cape	1 090	21,9	3 881	78,1	4 971	5,2
Palogotlhe	38 051	39,8	57 450	60,2	95 501	100,0

Ka 2020, palogotlhe ya balemirui ba ba kwadisitsweng e ne e le 95 501, mme mo go bone ba le 38 051 (39,8%) e ne e le basadi mme ba le 57 450 (60,2%) e ne e le banna. Mo diporofenseng tsotlhe, ke tse pedi fela tse di neng di na le balemirui ba bantsi ba basadi go feta ba banna, e leng Gauteng le Mpumalanga. Diporofense tse di nang le palo e e kwa godimodimo ya balemirui ba ba kwadisitsweng e ne e le Eastern Cape (20 664 kgotsa 21,6%), e latelwa ke KwaZulu-Natal (18 663 kgotsa 19,5%), Mpumalanga (14 411 kgotsa 15,1%) le Limpopo (12 482 kgotsa 13,1%).




Setshwantsho 1: Mofuta wa bolemirui ka porofense



Karolo e kgolo thata ya balemirui ba ba kwadisitsweng ba ne ba samagana le tlhagiso ya leruo (46,1%), e latelwa ke tlhagiso ya dijalo (42,2%) le temothuotswako (11,3%).




Setshwantsho 2: Ditlhopha tsa balemirui



Mo palogotlheng ya balemirui ba ba kwadisitsweng, seabe se segolo thata se tswa mo balemirui potlaneng (62,1%), se latelwa ke balemirui ba ba lemang go fepa bamalapa (24,6%) le balemirui ba ba lemang mo dipolotong (12,7%).




Setshwantsho 3: Kanamo ya balemiruipotlana mo porofenseng nngwe le nngwe



Karolo e kgolo thata ya balemiruipotlana e fitlhelwa kwa Eastern Cape (18 513 kgotsa 31,2%), e latelwa ke KwaZulu-Natal (17 698 kgotsa 29,9%).



Setshwantsho 4: Setlhopha sa dingwaga



Bontsi jwa balemirui ba ba kwadisitsweng ba mo setlhopheng sa 'dingwaga tse 36 go ya go tse 60' (47,2%), ba latelwa ke sa 'dingwaga tse di fetang tse 60' (38,8%). Baša (dingwaga tse 18 go ya go tse 35) ba dira 13,2% ya balemirui ba ba kwadisitsweng.



10. MANANEO

Lenaneo 1: Bong jwa balemirui ka porofense

Porofense	Bong				Palogotlhe
	Basadi		Banna		
	Palo	% ya seabe	Palo	% ya seabe	Palo
Eastern Cape	7 642	37,0	13 022	63,0	20 664
Free State	1 352	22,0	4 792	78,0	6 144
Gauteng	3 427	59,4	2 339	40,6	5 766
KwaZulu-Natal	8 754	46,9	9 909	53,1	18 663
Limpopo	5 597	44,8	6 885	55,2	12 482
Mpumalanga	7 491	52,0	6 920	48,0	14 411
North West	1 532	23,2	5 065	76,8	6 597
Northern Cape	1 166	20,1	4 637	79,9	5 803
Western Cape	1 090	21,9	3 881	78,1	4 971
Palogotlhe	38 051	39,8	57 450	60,2	95 501



Lenaneo 2: Mofuta wa bolemirui ka porofense

Porofense	Dijalo		Leruo		Temothuotswako		Mofuta o mongwe		Palogotlhe
	Palo	% ya seabe	Palo	% ya seabe	Palo	% ya seabe	Palo	% ya seabe	Palo
Eastern Cape	2 049	9,9	13 864	67,1	4 750	23,0	1	0,0	20 664
Free State	142	2,3	5 919	96,3	81	1,3	2	0,0	6 144
Gauteng	5 668	98,3	68	1,2	15	0,3	15	0,3	5 766
KwaZulu-Natal	15 635	83,8	2 133	11,4	889	4,8	6	0,0	18 663
Limpopo	5 678	45,5	4 578	36,7	2 194	17,6	32	0,3	12 482
Mpumalanga	9 179	63,7	3 443	23,9	1 773	12,3	16	0,1	14 411
North West	1 096	16,6	5 078	77,0	384	5,8	39	0,6	6 597
Northern Cape	97	1,7	5 679	97,9	24	0,4	3	0,1	5 803
Western Cape	765	15,4	3 295	66,3	717	14,4	194	3,9	4 971
Palogotlhe	40 309	42,2	44 057	46,1	10 827	11,3	308	0,3	95 501



Lenaneo 3: Setlhopha sa dingwaga tsa balemirui ka porofense

Porofense	Setlhopha sa dingwaga								Palogotlhe
	Dingwaga tse di ka fa tlase ga se 18		Dingwaga tse 18 go ya go tse 35		Dingwaga tse di 36 go ya go tse 60		Dingwaga tse di kwa godimo ga tse 60		
	Palo	% ya seabe	Palo	% ya seabe	Palo	% ya seabe	Palo	% ya seabe	Palo
Eastern Cape	71	0,3	1 788	8,7	9 525	46,1	9 280	44,9	20 664
Free State	0	0,0	430	7,0	2 966	48,3	2 748	44,7	6 144
Gauteng	1	0,0	823	14,3	3 183	55,2	1 759	30,5	5 766
KwaZulu-Natal	676	3,6	5 474	29,3	8 811	47,2	3 702	19,8	18 663
Limpopo	18	0,1	811	6,5	4 885	39,1	6 768	54,2	12 482
Mpumalanga	0	0,0	1 807	12,5	6 363	44,2	6 241	43,3	14 411
North West	4	0,1	443	6,7	3 106	47,1	3 044	46,1	6 597
Northern Cape	16	0,3	495	8,5	3 115	53,7	2 177	37,5	5 803
Western Cape	4	0,1	569	11,4	3 057	61,5	1 341	27,0	4 971
Palogotlhe	790	0,8	12 640	13,2	45 011	47,1	37 060	38,8	95 501



Lenaneo 4: Lotso lwa balemirui ka porofense

Porofense	Lotso				Palogotlhe
	Bantsho	Bammala	Maindia	Basweu	
	Palo				
Eastern Cape	20 490	134	5	35	20 664
Free State	5 949	133	6	56	6 144
Gauteng	5 621	89	22	34	5 766
KwaZulu-Natal	18 422	26	201	14	18 663
Limpopo	12 430	14	6	32	12 482
Mpumalanga	14 379	15	4	13	14 411
North West	6 551	35	5	6	6 597
Northern Cape	4 600	1 194	1	8	5 803
Western Cape	1 533	3 179	28	231	4 971
Palogotlhe	89 975	4 819	278	429	95 501



Lenaneo 5: Setlhopha sa balemirui ka porofense

Porofense	Molemirui yo o lehang mo dipolotong	Molemirui yo o lehang go fepa balelapa	Molemirupotlana	Molemirui wa polase ya bogolo jo bo mo magareng	Molemirui wa polase ya bogolo jo bogolo	Molemirui yo o nang le diruiwa tse dintsi thata	Palogotlhe
	Palo						
Eastern Cape	301	1 824	18 513	25	1	–	20 664
Free State	203	751	5 141	45	–	4	6 144
Gauteng	3 271	1 192	1 250	52	–	1	5 766
KwaZulu-Natal	158	784	17 698	23	–	–	18 663
Limpopo	5 329	4 824	2 265	46	17	1	12 482
Mpumalanga	1 064	8 010	5 285	35	15	2	14 411
North West	255	1 367	4 883	36	27	29	6 597
Northern Cape	946	2 517	2 295	19	13	13	5 803
Western Cape	568	2 243	1 952	153	38	17	4 971
Palogotlhe	12 095	23 512	59 282	434	111	67	95 501



Lenaneo 6: Molemirui yo o dirang mo nakong e e tletseng/nakwana mo polaseng ka porofense

Porofense	Ditiro		Palogotlhe
	Nako e e tletseng	Nakwana	
	Palo		
Eastern Cape	20 034	630	20 664
Free State	5 057	1 087	6 144
Gauteng	3 892	1 874	5 766
KwaZulu-Natal	16 926	1 737	18 663
Limpopo	11 193	1 289	12 482
Mpumalanga	12 978	1 433	14 411
North West	6 194	403	6 597
Northern Cape	4 564	1 239	5 803
Western Cape	3 805	1 166	4 971
Palogotlhe	84 643	10 858	95 501



Lenaneo 7: Mofuta wa seemo sa go nna mong wa polase ka porofense

Porofense	Lefatshethakanelwa / la bogosi	Setlamo	Balelapa	Puso	Poraefete	Mofuta o mongwe	Palogotlhe
	Palo						
Eastern Cape	16 796	48	2 184	766	850	20	20 664
Free State	4 228	–	–	1 401	467	48	6 144
Gauteng	492	62	1 719	1 234	2 256	3	5 766
KwaZulu-Natal	16 237	56	1 246	331	793	–	18 663
Limpopo	11 219	42	–	282	749	190	12 482
Mpumalanga	8 931	29	302	683	1 955	2 511	14 411
North West	5 798	12	2	354	228	203	6 597
Northern Cape	5 315	10	–	163	197	118	5 803
Western Cape	1 793	113	–	1 169	1 160	736	4 971
Palogotlhe	70 809	372	5 453	6 383	8 655	3 829	95 501



Lenaneo 8: Theko ya polase/lefatshe ka porofense

Porofense	Tetla ya bodulo	Kabosešwa	Pusetsolefatshe	Go nna mong	E rentilwe/hirilwe	Ke ya boswa	Poraefete	Se sengwe	Palogotlhe
	Palo								
Eastern Cape	17 257	590	122	375	176	1 052	736	356	20 664
Free State	2 850	827	81	33	1 404	158	351	440	6 144
Gauteng	1 496	207	50	34	164	176	3 110	529	5 766
KwaZulu-Natal	15 497	409	249	231	214	1 104	723	236	18 663
Limpopo	9 944	120	125	42	322	414	687	828	12 482
Mpumalanga	11 180	795	298	379	319	886	1	553	14 411
North West	5 387	112	91	36	380	276	21	294	6 597
Northern Cape	4 471	249	230	14	514	162	–	163	5 803
Western Cape	1 407	115	48	52	1 505	295	–	1 549	4 971
Palogotlhe	69 489	3 424	1 294	1 196	4 998	4 523	5 629	4 948	95 501



Lenaneo 9: Mokgwapapatso o o dirisitsweng ke molemirui

Porofense	Mekgwapapatso ya semmuso	Mekgwapapatso e e seng ya semmuso	Palogotlhe
	Palo		
Eastern Cape	173	20 491	20 664
Free State	366	5 778	6 144
Gauteng	71	5 695	5 766
KwaZulu-Natal	11 650	7 013	18 663
Limpopo	861	11 621	12 482
Mpumalanga	740	13 671	14 411
North West	1 921	4 676	6 597
Northern Cape	1 771	4 032	5 803
Western Cape	855	4 116	4 971
Palogotlhe	18 408	77 093	95 501



Lenaneo 10: Ditiro tsa phetolokuno tse di dirwang ke molemirui

Porofense	Ga go na ditiro tsa phetolokuno	Ditiro tsa phetolokuno	Palogotlhe
	Palo		
Eastern Cape	16 982	3 682	20 664
Free State	15	6 129	6 144
Gauteng	5 519	247	5 766
KwaZulu-Natal	17 186	1 477	18 663
Limpopo	9 576	2 906	12 482
Mpumalanga	13 924	487	14 411
North West	6 564	33	6 597
Northern Cape	5 703	100	5 803
Western Cape	4 092	879	4 971
Palogotlhe	79 561	15 940	95 501



Lenaneo 11: Mofuta wa ditirelo tsa bolemisi, tsa boitseanape le tsa bogakolodi tse di amogetsweng ke porofense

Porofense	Ditirelo tsa bolemisi		Ditirelo tsa bongaka jwa diphologolo		Tshedimosetso ya kgalemo ya go sa le gale		Tshedimosetso ya ikononi ya temothuo		Katiso	
	Ga di a amogelwa	Di amogetswe	Ga di a amogelwa	Di amogetswe	Ga e a amogelwa	E amogetswe	Ga e a amogelwa	E amogetswe	Ga e a amogelwa	E amogetswe
	% ya seabe									
Eastern Cape	0,8	99,2	99,2	0,8	42,9	57,1	45,1	54,9	7,0	93,0
Free State	7,1	92,9	15,5	84,5	31,9	68,1	38,7	61,3	33,0	67,0
Gauteng	30,8	69,2	98,8	1,2	72,7	27,3	76,6	23,4	44,3	55,7
KwaZulu-Natal	0,4	99,6	100,0	0,0	29,6	70,4	31,6	68,4	1,9	98,1
Limpopo	1,7	98,3	18,6	81,4	37,2	62,8	44,7	55,3	43,7	56,3
Mpumalanga	0,1	99,9	58,3	41,7	43,8	56,2	56,4	43,6	24,8	75,2
North West	15,6	84,4	38,5	61,5	34,5	65,5	75,5	24,5	44,4	55,6
Northern Cape	10,8	89,2	30,5	69,5	58,1	41,9	69,0	31,0	33,0	67,0
Western Cape	31,0	69,0	43,6	56,4	58,4	41,6	65,7	34,3	56,4	43,6
Palogotlhe	6,1	93,9	66,0	34,0	41,9	58,1	50,2	49,8	24,1	75,9

LENAANEFOKO

Kgwebo: Setheo sa semolao kgotsa kopanyo ya dikarolwana tsa semolao tse di akaretsang le go laola ka tlhamalalo ditiro tsotlhe tse di tlhokegang go dira ditiro tsa sone tsa tlhagisokuno.

Didiriswa tsa palobatho: Didiriswa tse di dirisiwang go kgobokanya tshedimosetso e ne e le SmartPen, Hybrid System le eFarmer Portal moo balemirui ba neng ba botsolodiwa go lebaganwe.

Molemirui: Motho ka nosi, bagwebammogo, setlamo sa tekanyetsobeng, setlamo, kgotsa kgwebo e nngwe e e dirisang polase a itirela; kgotsa motsamaisi, foromane kgotsa motho yo mongwe yo o filweng taolo ya polase.

Motsamaisi wa polase: Motho yo o diragatsang taolo le botsamaisi mo tirong ya mo lefelong la temothuo mme a tsaya ditshwetso tse dikgolo malebana le tiriso ya didiriswa.

Polase: Polase e na le polase e le nngwe kgotsa tse dintsi, dipolasana kgotsa dikarolwana tsa lefatshe, e ka nna tse di bapileng kgotsa nnyaa, e e dirisiwang jaaka karolo e le nngwe mme e le mo mmasepaleng o le mongwe wa selegae.

Dijalo tse di lemiwang mo tshimong e kgolo: Di akaretsa dithoro; dipeo tsa oli; dinawa tse di mo teng ga diphotlwa; dijalo tse di dirang furu; le dijalo tse dingwe tsa mo tshimong e kgolo (sk. khothene, mmoba le motsoko).

Dithoro: Di akaretsa mmidi (o mosweu le o serolwana); korong; sokamo; bali; outse; le rae.



Lotsenokakaretso la temothuo: Le akaretse lotseno le le amogetsweng go tswa mo dikunong tse di rekisitsweng tsa temothuo, mme fela ga le akaretse lotseno le lengwe le le dirilweng kwa ntle ga temothuo.

Motlhagisi wa fa lapeng: O tthalosiwa jaaka motlhagisi kgotsa setheo se se tlhagisang segolo bogolo go direla tiriso ya fa lapeng. Batlhagisi ba ga ba tsewe kgotsa ba ka se tsewe jaaka batlhoki ke mmasepala wa bone. Ba ka nna ba bapatsa tlhagiso e e lekanyeditsweng ya tlaleletso ka lotsenolotlhe la ngwaga la ka fa tlase ga **R50 000**.

Motlhagisi wa mo polotong: Motlhagisi kgotsa setheo se se tlhagisang segolo bogolo go direla tiriso ya fa lapeng¹ mme se na le didiriswa le bokgoni jo bo lekanyeditsweng go dira tlhagisokuno e e tsepamisitseng mo mmarakeng. Setlhopha se se akaretse malapa a a eteletsweng pele ke bana le malapa a a tlhagisang mo lefatsheng le le tlhakanetsweng le a botlhe ba ba kwadisitsweng jaaka batlhoki kgotsa ba fithelela mokgwatsamaiso wa kwadiso jaaka batlhoki mo mmasepaleng wa bone.

Motlhagisi wa mogwebi wa polase ya bogolo jo bogolo: Motho ka nosi kgotsa setheo se se tlhagisang le go rekisa dikuno tsa temothuo ka maikaelelo a go dira poelo. Tsone ke dikgwebo tse di gatetseng pele tse di tlhagisang gore go rekisiwe kwa mmarakeng go dira poelo ka lotsenolotlhe la ngwaga le le simololang ka **R10 000 001 go fitlha go dimilione tse R50**.

Leruo: Le akaretse dikgomo (mefuta ya nama le ya maši); dinku (mefuta ya boboa le e seng ya boboa); dikolobe; dipodi (mefuta ya nama, maši le boboa); dipitse; le dinyanyane tse di ruilweng fa gae (dikgogo, dikalakune, dipidipidi, bontšhwe le diganse), jj.

Dikuno tsa leruo: Di akaretse mae; mamepe; nama; maši; le matlalo.



Motlhagisi yo o nang le diruiwa tse dintsi thata: Motho ka nosi kgotsa setheo se se tlhagisang le go rekisa dikuno tsa temothuo ka maikaelelo a go dira poelo. Tsone ke dikgwebo tse di gatetseng pele tse di tlhagisang gore go rekisiwe kwa mmarakeng go dira poelo ka lotsenolothle la ngwaga le le kwa godimo ga dimilione tse R50.

Motlhagisi wa mogwebi wa polase ya bogolo jo bo magareng: O tlhalosiwa jaaka motho ka nosi kgotsa setheo se se tlhagisang le go rekisa dikuno tsa temothuo ka maikaelelo a go dira poelo. Tsone ke dikgwebo tse di gatetseng pele tse di tlhagisang gore go rekisiwe kwa mmarakeng go dira poelo ka lotsenolothle la ngwaga go simolola ka **R1 000 001 go fitlha go dimilione tse R10**) mme a tshwanelega go dira kwadiso ya VAT.

Phapaano fa gare ga dipholo tsa patlisiso le dipholo tsa mmatota: Phoso e e diregang ka nako ya kgobokanyo ya tshedimosetso, e e dirang gore tshedimosetso e farologane le dipalo tsa mmatota. E ka raya diphoso tse di itiragalelang fela kgotsa tse di ipapoeletsang mme e ka nna kgwetlho e kgolo go di lemoga mo patlisisong, sampole kgotsa sensase.

Dipeo tsa oli: Di akaretsa sonobolomo; matonkomane; khanola; le dinawa tsa soya.

Motlhagisi: Motho ka nosi kgotsa setheo se se tsayang karolo mo ditirong tsa temothuo mo tiregong ya tokafatso ya kuno, e ka nna mo nakong e e tletsweng kgotsa nakwana, yo o bonang bontsi jwa lotseno lwa gagwe go tswa mo ditirong tse.

Rejisetara ya batlhagisi: Go rulagangwa ga batlhagisi ba ba kwadisitsweng e e tsamaisiwang ke lefapha le/kgotsa balekane ba yone ba kwa diporofenseng.

Motlhagisi yo o kwadisitsweng: Motlhagisi yo o ikwadisitseng ka boithaopo mo Rejisetareng ya Batlhagisi ya puso mme a filwe nomorokwadiso e e kgethegileng ya motlhagisi (PRN).



Motlhagisi wa polasana: Motlhagisi kgotsa setheo se se tlhagisetsang (mo maemong a motheo, magareng le madirelo) tiriso ya fa gae le mebaraka, ka jalo temothuo e direlwa go fitlhelela ditlhoko tsa balelapa le go nna le motswedi wa lotseno. Bone gantsi ke basimolodi ba ba eletsang go tlhagisetsa mmaraka go dira poelo ka palogodimo ya lotsenokakaretso la ngwaga **e e simolola ka R50 001 go fitlha go milione o le R1 ka ngwaga.**

Bannaleseabe: Lephata la poraefete, balekane ba tlhabololo, badiri le batho ba ba nang le kgatlhego le/kgotsa ba ba amegang ka moo go leng maleba ka teng mo temothuong, kabosešwa ya lefatshe le tlhabololo ya metsemagae.

Basadi: Batho ba basadi ba dingwaga dife kgotsa lotso lefe.

Baša: Batho ba banye ba ba nang le dingwaga tse di fa gare ga tse 18 le 35.

